

**KANTONALNA
PRIVREDNA
KOMORA
TUZLA
BROJ 7/8,
juli/septembar
2014. godine**

KOMORSKI INFORMATOR



**IZABRANI ČLANOVI
KOMORSKIH ORGANA**



**KOMORA PREDSTAVILA
PRIVREDU TK
U BIHAĆU**



**UZVRATNI PRIVREDNI
SUSRETI
U KRALJEVU**



**41. GRADAČAČKI SAJAM
POLJOPRIVREDE**

Izdavački savjet:

1. Nedret Kikanović, član
2. Mirsad Kukić, član
3. Bajazit Jašarević, član
4. Suad Selimović, član
5. Nurudin Žunić

Redakcijski kolegij:

1. Nedret Kikanović, član
2. Esad Arnautović, član
3. Nurudin Žunić, član
4. Suad Selimović, član

Izdavač:

Kantonalna privredna
komora Tuzla

Gl. i odgovorni urednik:

Dino Kalesić

**Tehnička priprema,
repro i štampa:**

"GRIN" d.o.o. Gračanica

Za štampariju:

Adnan Imerović, direktor

Tiraž:

500 primjeraka.

Adresa:

Trg slobode bb
e-mail: kpktz.ba@bih.net.ba
<http://www.kpktz.ba>



"I DALJE INDUSTRIJU NIKO NIŠTA NE PITA!"	3
SJEDNICE ODBORA UDRUŽENJA ENERGETIKE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE	4 i 5
SJEDNICE ODBORA UDRUŽENJA ZA POLJOPRIVREDU I PREHRAMBENU INDUSTRIJU	6 i 7
IZABRANI ČLANOVI KOMORSKIH ORGANA	8
PRIVREDA U TK PRETRPILA OGROMNE ŠTETE	9
KOMORA PREDSTAVILA PRIVREDU TK U BIHAĆU	10 i 11
UZVRATNI PRIVREDNI SUSRETI U KRALJEVU	12 i 13
41. GRADAČAČKI SAJAM POLJOPRIVREDE	14
NOVOSTI IZ FIRMI ČLANICA KOMORE	16 i 17
KONTINUITET USPJEŠNOG POSLOVANJA NLB BANKE	18
YTONG STROP NA NOVOM OBJEKTU "MADI!"	19
POBOLJŠAJTE KVALITET KOMUNICIRANJA UZ USLUGE BH TELECOMA	20 i 21
SAVJETI ZA PRIPREMU I SADNJU SADNICA VOĆA	22



Odbor Udruženja za hemiju i nemetale...

“I DALJE INDUSTRIJU NIKO NIŠTA NE PITA!”

- Definisanje budućeg razvoja hemijske industrije -



Odbor Udruženja za Hemiju i nemetale Kantonalne privredne komore Tuzla, upriličio je redovnu sjednicu koja je održana u Rudniku soli Tušanj. Na Dnevnom redu su bile dvije tačke: Razvoj hemijske industrije s aspekta sirovinske osnove slane vode i Nacrt Zakona o zaštiti okoliša FBiH. Kako je istakao Esad Arnautović, sekretar ovog komorskog Udruženja, cilj ovog skupa bio je da se, razmatrajući prvu temu dnevnog reda, definiše budući razvoj hemijske industrije na području Tuzlanskog kantona, sa aspekta sirovinske osnove. **“Mi imamo dovoljne količine slane vode za naše potrošače Fabirku soli Tuzla, JKP “Panonnica” Tuzla i “Sisecam” Lukavac. Dobili smo potrebe za slanom vodom naših potrošača kada je u pitanju naredna te narednih 7-8 godina i trenutno je u pripremi izrada Plana za 2015. godinu. Sagledali smo iskazane potrebe i dugoročno, mi možemo obezbijediti potrebne količine slane vode. Ukoliko bi ovako iskazane potrebe ostale nepromijenjene i za duži period, situacija je takva da imamo mogućnost zadovoljenja potreba u narednih 40-50 godina, sagledavši zalihe slane vode na ležištu kamene soli Tetima. Period od pedeset godina jeste dug ali smo mi svjesni da se već sada mora razmišljati o alternativnim izvorima i ležištima”**, istakao je domaćin ovog skupa dr Amir Sušić direktor Rudnika Soli Tušanj. Napomenuo je kako je osamdesetih godina, od tri bušotine na području Rasovca, jedna bušotina bila pozitivna pa je s tim u vezi, u osnovnim razvojnim pravcima koji su vezani za dugoročno snabdijevanje, apostrofirao razvoj metoda kontrolisanog izluživanja na ovom ležištu, pokušaj što većeg stepena iskorištenosti, uvođenje novih metoda na tom ležištu te istraživanja na ležištu Rasovac. Kako je istakao direktor Sušić, u planu je nastavak istraživanja na ovom ležištu a što će biti obuhvaćeno srednjoročnim programom razvoja Rudnika koje će ove godine biti urađen.

“Sve to s ciljem obezbjeđenja dovoljnih količina slane vode u narednom periodu. Ne možemo i ne smijemo čekati da prođe pedeset godina pa da tek onda krenemo u istraživanja. Mi u narednih pet godina moramo imati jasnu sliku ležišta Rasovac a znamo da su istraživanja dugotrajna, neizvjesna, skupa”, izjavio je direktor Amir Sušić. Nije se govorilo o finansijskoj strani, o načinu i izvorima finansiranja ali je sasvim sigurno da će biti neophodna pomoć šire društvene zajednice i potrošača. Procjene su da je za istraživanje na ležištu kamene Tetima soli bilo utrošeno oko 30 miliona maraka.



Članovi Odbora Udruženja za Hemiju i nemetale Kantonalne privredne komore Tuzla raspravljali su o Nacrtu Zakona o zaštiti okoliša FBiH. Kada je u pitanju pomenuti Zakon, sekretar Arnautović je istakao kako je Nacrt u parlamentarnoj proceduri, za 29. septembra je određena rasprava na kojoj će i u ime Odbora komorskog Udruženja za hemiju i nemetale biti upućeni određeni amandmani. Jasmin Imširović iz “GiKiL” Lukavac je naglasio da novi Zakon donosi i određene novine u odnosu na prethodni, star tridesetak godina. “Novine se ogledaju jednim dijelom u pozitivnim ali, stav je nas u Odboru, u jednom dijelu i negativnim stvarima. Pozitivne stvari su svakako taj integralni pristup izdavanja okolinskih dozvola, kontrola, inspekcije itd, ali zato s druge strane, neke stvari su ostale praktično iste. I dalje industriju niko ništa ne pita, nema učešća stručnjaka iz industrije ni u pripremi pravilnika niti sličnih dokumenata. Obično, kada sve bude gotovo, mi na javnim raspravama dajemo amandmane, za šta smatramo da nije pravi put, nije korektno”, izjavio je Imširović. Kako je naglasio, upravo će na narednoj raspravi biti zahtijevano i predloženo aktivnije uključivanje stručnjaka iz industrije u kreiranje Zakona.

D.K.



Iz Udruženja za energetiku, rudarstvo i industriju...

NEDAVNE POPLAVE SU NAŠA ŠANSA ZA PRIVREDU



Tokom nedavnih poplava u Površinskom kopu Rudnika „Šikulje“ u Lukavcu potopljeno je negdje oko 5.000 tona opreme, odnosno ključnih bagera za iskopavanje uglja koje je pretila Spreča sa 28 miliona kubika vode. Radi komparacije, projektovani kapacitet jezera Modrac je 100 miliona kubika vode. Kako bi se iznašla rješenja za revitalizaciju potopljene opreme, održana je sjednica Odbora Udruženja energetike, rudarstva i industrije pri Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla na temu „Mogućnosti učešća domaćih firmi na revitalizaciji potopljene opreme rudnika „Šikulje“ u Lukavcu“ kojoj su prisustvovali predstavnici domaćih firmi te predstavnici resornog ministarstva. Na sjednici je donijet zaključak kojim se predlaže Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla, odnosno Odboru Udruženja da nastavi na koordinaciji svih aktivnosti i iznalaženju modaliteta, pogodnog za apliciranje na zahtjeve revitalizacije opreme rudnika Šikulje, koji mogu doprinijeti podizanju konkurentne sposobnosti domaćih firmi. Stav je učesnika ovog skupa da se pronađe modalitet da domaće firme dobiju posao na javnim tenderima. Sa rudnicima i stručnim ljudima iz firmi bise trebalo raditi na tome da se pronađe najpogodnija tehnologiju za revitalizaciju opreme u čemu bi učestvovala firme sa područja Tuzlanskog kantona. Istaknuto je na skupu da su firme sa područja Tuzlanskog kantona osamdesetih godina prošlog stoljeća paralelno gradile dva površinska kopa, Šikulje i Dubrave sa po 3 miliona tona projektovanog kapaciteta. Članovi Odbora ovog komorskog Udruženja su stava da preferencijalni tretman domaćeg treba u novom Zakonu o javnim nabavkama iznositi najmanje 20 %, kako bi se u okviru javnih nabavki uspjelo sačuvati i unaprijediti proizvodnju i radna mjesta a za što je inicijativa zvanično upućena Vijeću ministara BiH. Iako je 20 % uistinu velik preferencijal koji bi, generalno, znatno poskupio radove i opremu ipak to bi bila i svojevrsna ulaganja u očuvanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta. Učesnici skupa u rudniku Šikulje su stava da poplava koja je zahvatila ovo područje, istovremeno može biti i šansa za domaću privredu.

Veoma je značajno da domaće firme budu maksimalno uključene na revitalizaciji potopljene opreme rudnika „Šikulje“ u Lukavcu“. Kako je rečeno, 50% GDP-a na TK ostvaruje u energetskom sektoru, izgradnja termoenergetskih blokova, bloka 7 TE Tuzla i u Banovićima ali i poslovi na revitalizaciji potopljene opreme rudnika Šikulje su uslovi prosperiteta ali i suvereniteta na ovim prostorima. Za vrijeme crpljenja, dakle odvođenja vode iz novonastalog jezera koje može potrajati, u najboljem, dva ili tri mjeseca, biće predložene tehnologije revitalizacije, posebno s obzirom na činjenicu da je određena oprema teška od 500 do 1000 tona, da se ne može se prenijeti, i da se svi radovi na revitalizaciji moraju obaviti na licu mjesta.



SJEDNICA ODBORA UDRUŽENJA ENERGETIKE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE

U hotelu „Zlača“ kod Banovića održana je sjednica, u proširenom sazivu, Odbora Udruženja energetike, rudarstva i industrije Kantonalne privredne komore Tuzla. Razgovaralo se o postignućima na realizaciji industrijsko-energetskog kompleksa u Banovićima te o o aktivnostima na izradi dokumentacije za revitalizaciju opreme rudnika Šikulje. Sjednica je nastavak aktivnosti na realizaciji prijedloga i potrebe da izgradnju i revitalizaciju energetskih, rudarskih i industrijskih postrojenja putem svih dopuštenih preferencijala dodjeljuju domaćim firmama u maksimalnom kapacitetu i domenu njihove osposobljenosti.



„Izradom tehničke dokumentacije na nivou idejnog projekta te pribavljanjem neophodnih odobrenja i saglasnosti, a na osnovu odluke Nadzornog odbora RMU Banovići i Vlade FBiH, RMU Banovići d.d. Banovići ušao je u proces izbora strateškog partnera. Implementirajući prvu od ukupno četiri faze izbora strateškog partnera,



rudnik je dobio jedanaest kandidata, koji su zadovoljili postavljene tehničko finansijske kriterije i time postali kvalifikovani ponuđači. Ovi kandidati su 8.9.2014. godine pozvani da podnesu preliminarne tehničke i finansijske ponude u sklopu druge faze izbora strateškog partnera. Termin planom je predviđeno da krajem godine rudnik finalizira evaluaciju prispjelih ponuda, te uđe u proces pregovaranja u cilju obezbjeđenja, po rudnik što boljih finalnih ponuda u sklopu treće faze izbora strateškog partnera. Vlade Federacije BiH je zaključkom broj 1241/2014 od 26.06.2014. godine, odobrila „Informaciju o realizaciju projekta TE Banovići“ i zadužila Ministarstvo finansija Federacije BiH, da s ciljem postizanja što bolje pravne i finansijske pregovaračke pozicije, u narednim fazama izbora strateškog partnera, uputi neobavezujuće pismo namjere svim kandidatima koji su od strane RMU „Banovići“ d.d. Banovići proglašeni kao kandidati-kvalifikovani podnosioci prijave za izbor strateškog partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, blok 1 – 300 MW – pretkvalifikaciona faza (uslovna bankovna garancija). Informacija i zaključak su odobreni i od strane Federalnog parlamenta na 31. i 32. sjednici koje su održane krajem jula 2014. godine“, istakao je u izlaganju Avdije Mumića član Odbora ovog komorskog Udruženja. Istaknuto je kako, paralelno sa izborom strateškog partnera, rudnik provodi procedure javnih nabavki usluga tehničkog, finansijskog i pravnog konsaltinga kao potpore imenovanoj stručnoj komisiji u procedurama izbora strateškog partnera. Avgust i septembar su bili mjeseci u kojima se obavilo dostavljanje prijave na obavještenje o javnoj nabavci sa međunarodnim pozivom. Cilj angažovanja konsultanta je da stručnu pomoć rudniku od III faze izbora strateškog partnera pa do potpisivanja ugovora o finansiranju projekta. Uporedo sa izborom strateškog partnera i konsultanta, rudnik je nastavio sa procedurama pribavljanja odobrenja i saglasnosti. Ovog mjeseca očekuje se izdavanje urbanističke saglasnosti od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Planirano je da se do kraja godine uradi „Elaborat o priključku na EES BiH“, zatim „Izvedbeni projekt izmještanja dalekovoda sa lokacije TE Banovići“, te započne procedura angažovanja specijalizirane kuće za izradu elaborata i projekta geotehničkog inženjerstva - (misija G21). „Vodeći se politikom racionalnog raspolaganja prirodnim resursima, rudnik uporedo sa realizacijom projekta.

TE realizira i projekat Tvornice cementa Banovići, koja je projektovana na način da glavne sirovine u tehnološkom procesu budu nusprodukti proizvodnje električne energije i eksploatacije uglja. Do sada je urađena investiciono-tehnička i okolinska dokumentacija (idejni projekt), te pribavljana okolinska dozvola. Tokom tekućeg mjeseca rudnik će podnijeti nadležnom federalnom ministarstvu

zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti. Za podnošenje ovog zahtjeva neophodno je završiti pretvorbu dijela zemljišta iz poljoprivrednog u građevinsko a isto je u proceduri pred nadležnim kantonalnim ministarstvom. Trenutno rudnik pregovara sa Vladom Federacije BiH o mogućnostima proglašenja, projekta, Tvornice cementa Banovići državnim projektom“ naglasio je Avdija Mumić. Također, rudnik vodi bilateralne pregovore sa potencijalnim ponuđačima iz Kine, Italije, Njemačke, Turske, Danske, itd.

Fadil Nadarević iz Termoelektrane Tuzla je dao dodatna pojašnjenja o pokrenutim procesima. Učesnike sastanka je upoznao sa svim dosadašnjim aktivnostima na izgradnji industrijsko-energetskog kompleksa u Banovićima u širem kontekstu energetike, odabiru tehnologije spaljivanja uglja, stepenu iskorištenja itd. ali i o predstojećim poslovima, prije neposredne izgradnje kompleksa. Posebno, na izmještanju dalekovoda i rješenja priključka buduće TE na elektroenergetski sistem, na kojima bi učešće mogle uzeti domaće firme.

Kako je istakao Kazafer Bečić, predsjednik Odbora Udruženja, menadžment rudnika Banovići ima u planu da organizuje sastanak sa svim domaćim firmama koje bi mogle učestvovati u izgradnji industrijsko-energetskog kompleksa u Banovićima.



Zihinja Omerdić dipl.ing.mašinstva, inače, rukovodilac Sektora mašinstva u Rudniku „Kreka“ Tuzla, informisao je učesnike skupa o aktivnostima na izradi i skorom okončanju odnosno objavljivanju tenderske dokumentacije za revitalizaciju potopljene opreme kopa Šikulje. **„Neophodno je učiniti sve napore tokom pregovaračkog postupka sa strateškim partnerima, na izgradnji industrijsko-energetskog kompleksa u Banovićima da se poslovi na izgradnji energetskih, rudarskih i industrijskih postrojenja putem svih dopuštenih preferencijala dodjeljuju domaćim firmama u maksimalnom kapacitetu i domenu njihove osposobljenosti i da se to ultimativno zahtijeva od strane svih nivoa vlasti i svih učesnika u procesu ugovaranja sa strane F BiH“**, istakao je Omerdić. Članovi Odbora su po ovom pitanju donijeli i zaključak da Udruženje energetike, rudarstva i industrije te posebno odbor udruženja nastavi kontinuiranu kampanju na isticanju odnosno promociji zahtjeva udruženja za ultimativnim učešćem domaćih firmi na izgradnji industrijsko-energetskih kapaciteta u Banovićima, bloka 7 TE Tuzla ali i revitalizacije potopljene opreme rudnika Šikulje.

**Sekretar udruženja,
Nurudin Žunić, dipl. ing. el.**



Iz Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju...

NIKAD TEŽA SITUACIJA U POLJOPRIVREDI TK

- Poljoprivrednici najavljuju blokade puteva - Poljoprivrednici prinuđeni na radikalne mjere –



Udruženje za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla, organizovalo je konferenciju za novinare na teme "Stanje u poljoprivredi TK-a, Program i Pravilnik za novčane podrške u 2014. i isplata zaostalih novčanih podsticaja FBiH i TK-a". Predstavници Udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije TK-a u Kantonalnoj privrednoj komori su ukazali na probleme u poljoprivrednoj proizvodnji nakon poplava koje su ugrozile opstanak stočnog fonda na TK-a. Usljed nedostatka stočne hrane i smanjenja stočnog fonda neminovno je da će doći do povećanja cijena prehrambenih namirnica animalnog porijekla a najveće koristi od toga imati samo uvoznici hrane, odnosno strani proizvođači. Siromašenje ruralnog stanovništva i gubitak poljoprivredne proizvodnje moglo bi se spriječiti hitnom isplatom zaostalih novčanih podrški FBiH i TK-a koje bi poljoprivrednici iskoristili za predstojeće radove na spremanju stočne silaže i jesenje sjetve strnih kultura, zajednički je sastanak učesnika skupa u Komori.

"**Svjedoci smo elementarnih nepogoda na našem kantonu gdje možemo reći da je poljoprivredna proizvodnja koja je namijenjena tržištu odnosno preradi i izvozu jako oštećena. Ograničeni su kapaciteti koji bi mogli zadovoljiti potrebe domaćeg tržišta a da ne govorimo kolike štete ćemo imati jer ćemo znatno manje izvoza ostvariti u ovoj godini. Po ukupnom društvenom bruto proizvodu poljoprivredna proizvodnja sigurno zauzima i više od 40% ako uzmemo vrijednosti koje se plasiraju na slobono tržište i vrijednosti koje se proizvedu na vlastitu potrošnju za stanovništvo TK. To je grana koja zapošljava najveći broj stanovnika i najviše angažuje radne snage u ruralnim područjima. Istovremeno, svjedoci smo da i gradsko stanovništvo sve više poseže za nekom određenom poljoprivrednom proizvodnjom na selu. Živjeti, opstati i preživjeti danas od onog što zaradite u poljoprivredi, skoro da je nemoguće. Pokušavamo da ukažemo insitucijama vlasti da će odnos neblagovremenih neisplaćivanja podsticaja itetako ugroziti opstanak tih proizvodnji. Imamo slučajeve da se gase pojedine farme za**

proizvodnju mlijeka ili ulaze u smanjenje cijene mlijeka tako da su sve te nepogodnosti bukvalno dovele do toga da imamo ljude koji će svu svoju proizvodnju svesti samo na proizvodnju za vlastite potrebe i preživljavanje svoje porodice. Mi u poljoprivredi ne prihvatamo teoriju da država nema novca. Svaka sjetva je investicija i ako Vlada želi da podrži investicije onda treba da podrži i poljoprivredu jer je to grana koja zapošljava ljude, puni budžet i stvara novu vrijednost", rekao je Suad Selimović sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla. Kako je istakao na ovom skupu Taib Joldić, predsjednik rasadničara TK, inače, direktor firme "Voćni rasadnik" Srebrenik, najveći problem je smanjenje sredstava u budžetu namijenjenih za podršku poljoprivrede što se odrazilo na cjelokupnu poljoprivrednu proizvodnju.



"**Činjenica je da proizvodnja sadnog materijala na nivou TK predstavlja preko 50% ukupne proizvodnje sadnog materijala BiH. Posljednje prirodne nepogode nanijele su štete u iznosu većem od 600.000 KM. Nažalost, niko se nije upitao kako se može pomoći. Naravno, mi proizvodnju moramo nastaviti jer kvalitetna rasadnička proizvodnja je uslov za kvalitetnu voćarsku proizvodnju a znamo šta ona znači za ovaj Kanton. Kašnjenje u isplatama sve više uslozňuje ovaj problem te apelujemo na ministarstvo i vladu da što je prije moguće da isplati sredstva"** rekao je direktor Joldić. Kada je u pitanju stanje u poljoprivredne proizvodnje, ne samo na području TK nego i u cijelo BiH, može se reći da primarna poljoprivredna proizvodnja nije bila nikada u teškoj situaciji, saglasan je sa ovom činjenicom i Samir Šarac ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodu Tuzlanskog kantona. "**Ono što moram naglasiti kad je budžet u pitanju, je da smo mi u 2014. godini izdvojili sredstva u iznosu od 3.700.000 KM što jeste najmanji iznos planiranih sredstava u ovom vremenskom periodu od kada imamo na snazi Zakon o novčanoj podršci. Od 24. maja do danas smo isplatili obaveze iz 2012. godine u iznosu od 2.450.000 KM i 25% sredstava obaveza iz 2014. godine.**



Vrlo brzo (do kraja sedmice) očekujemo u dogovoru sa Ministarstvom finansija, isplatu 40% od preostalih obaveza iz 2013. Neophodno je naglasiti da smo od Skupštine TK imali novi Zakon o novčanim podrškama i primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju. Tu smo na osnovu federalnog Zakona morali izdefinisati status komercijalnog i nekomercijalnog gazdinstva i iz tog razloga je došlo do povećanja obima proizvodnje, konkretno u voćarskoj proizvodnji. Imali smo vremenske neprilike kad su u pitanju kasni mrazovi koji su desetkovali voćarsku proizvodnju, imali smo poplave tako da u ovoj godini imamo otežavajuće okolnosti koje su dodatno usložile primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Imali smo prijedlog nacrtu Zakona da se izdvaja 2% od Budžeta i mi smo išli u pravcu sanacije Budžeta TK” pojasnio je ministar Šarac. Generalno, situacija u poljoprivrednoj proizvodnji nikada nije bila teža, bar kada je u pitanju područje Tuzlanskog kantona. Kako je istakao Senad Hećimović predsjednik Odbora Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla, nema se reći ništa novo, ništa što već nekoliko puta nije rečeno.

„Nema ni novih apela, nema ni novih inicijativa, sve je rečeno, sve se zna i svima je jasno da je stanje alarmantno. Neophodno je pomoći poljoprivredi, neophodno je da se odgovorni na svim nivoima uključe i da učine maksimalne napore da se spriječi dalje propadanje. Pokušavamo upozoriti odgovorne na situaciju, ako ne bude konkretne reakcije, mi idemo sigurno na upozorenja koja nisu bas popularna ali smo prinuđeni da idemo drugim putem, odnosno, sa blokadom puteva i sa svim ostalim zakonski dozvoljenim mjerama”, zaključio je predsjednik Odbora Hećimović.

D.K.



PROBLEMI MLJEKARA U TK

U organizaciji Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzle održana je treća sjednica proširenog Odbora grupacije za mlijeko Tuzlanskog kantona na kojoj se ukazalo na veoma tešku situaciju u ovoj oblasti te na kojoj se došlo do određenog broja zaključaka. „Uputit ćemo kantonalnom ministarstvu poljoprivrede zahtjev da nam se u budžet vrati 2 miliona KM za poljoprivredu koja su nam rebalan

som uzeta te ćemo predložiti da se ta sredstva rasporede na muzna grla na području TK. Proizvađačima mlijeka ćemo predložiti da održimo sastanak vezan za dalji pad cijena mlijeka jer je do sada dva puta došlo do sniženja cijena mimo naše volje i bez obrazloženja“, rekao je Jovo Radić, potpredsjednik Odbora grupacije za mlijeko. Radić je, takođe, kazao da će od federalnog ministarstva poljoprivrede, koje je raspisalo javni poziv za prikupljanje spiska zainteresovanih farmera za uvozne steone junice, tražiti da se rok prolongira, s obzirom na situaciju koja se desila u ovom ministarstvu. Otkupna cijena mlijeka je između 0,55 i 0,60 KM po litru, a prema njegovim riječima, od nove godine će se mlijeko, radom po pravilniku na insistiranje mljekara, vredovati po klasama, što će za sitne proizvođače biti dosta teško, pa će se i tu u saradnji sa mljekarama tražiti izlaz. Muhamed Halilović, predsjednik Udruženja poljoprivrednika općine Živinice, proizvođač je mlijeka koji posjeduje 16 muznih grla i osam priplodnih junica. Na dnevnoj bazi proizvede između 200 i 250 litara mlijeka. „Mlijeko otkupljuje mljekata Zott s kojom sa zadovoljan ali sa državom nisam zadovoljan. Mi insistiramo da se formira ministarstvo poljoprivrede na nivou države. Ja sam zadovoljan sa cijenom koju plaća mljekara i iz koje nemam najava da će doći do sniženja mlijeka“, kazao je Halilović.



„Predložit ćemo da se ova grupacija omasovi i da se održi po jedan sastanak mjesečno u komori kako bi pratili izvršenje onoga što se budžetom, programom, pravilnikom donese a odnosi se područje mljekarstva. Otkupna cijena mlijeka je između 0,55 do 0,60 KM po litru. Mlijeko će se od nove godine vredovati po klasama, radom po pravilniku na kojem će insistirati mljekare, odnosno doći će se do klase na osnovu prisutva bakterije u mililitri mlijeka i isomatskih ćelija i to će biti dosta teško za sitne proizvođače pa ćemo i tu u sradnji sa mljekarama tražiti izlaz“, izjavio je nakon sjednice Jovo Radić, potpredsjednik Grupacije za mlijeko pri Udruženju za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla.

D.K.



Održana Skupština Komore...

IZABRANI ČLANOVI KOMORSKIH ORGANA

Mandatni period za 2014-2018. godine



Održana je prva sjednica Skupštine Kantonalne privredne komore Tuzla za mandatni period 2014-2018. godine. Nakon što je imenovana Komisija za verifikaciju mandata u Skupštini Komore, razmatran i usvojen Izveštaj Komisije za verifikaciju mandata i Odluke o verifikaciji mandata predstavnika u Skupštini te usvojen Poslovnik o radu Skupštine Komore, donesene su i odluke o izboru komorskih organa. Za predsjednika Skupštine je izabran Enver Omazić (JP EP BiH DD Sarajevo-ZD Rudnici "Kreka" Tuzla) a za dopredsjednika Ivo Divković (JP EP BiH Sarajevo Podružnica Elektrodistribucija Tuzla). Upravni odbor Komore će za mandatni period 2014-2018. godine činiti (Izet Džananović JP EP BiH DD Sarajevo - Termoelektrana „Tuzla“ Tuzla), Nusret Kurtalić (JP EP BiH DD Sarajevo – Podružnica Elektrodistribucija Tuzla), Mirsad Kukić (RMU "Banovići" doo Banovići), Miralem Jahić (BH Telecom dd Sarajevo Direkcija Tuzla), Edim Džambić ("Omega" doo Živinice), Izet Imamović ("Fabrika cementa" dd Lukavac), Munever Novalić (IMK "Kula" doo Gradačac), Fahrudin Salihović ("Pivara" dd Tuzla), i Adnan Imerović („Grin“ doo Gračanica). Za isti period će u Nadzornom odboru biti Senad Arslanagić (Sarajevo osiguranje dd Sarajevo Podružnica Tuzla), Mensud Kožarić ("Tržnice i pijace" Tuzla) i Ramiz Karić ("Herceg" doo Srebrenik). Na osnovu člana 17. Statuta Kantonalne privredne komore Tuzla, Skupština Komore je na ovoj sjednici donijela Odluku po kojoj je Nederet Kikanović izabaran za predsjednika Komore za mandatni period 2014-2018. godine.

Okrugli sto u Komori...

D.K.

„IMPLEMENTACIJA ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI PRIVREDNIH DRUŠTAVA FBiH NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA“

U Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla je održan okrugli stol na temu „Implementacija Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava FBiH na području Tuzlanskog kantona“. Izuzetno kvalitetan, dobro organizovan i odlično posjećen skup donio je zanimljive rasprave iz kojih su proizašli i konkretni zaključci. Na okruglom stolu je podržan Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava FBiH na području Tuzlanskog kantona a Vladi Tuzlanskog kantona je predloženo da objavi javni poziv za prijavu preduzeća sa područja Tuzlanskog kantona koja trebaju pomoć prilikom koncipiranja zahtjeva za prijavu za finansijsku konsolidaciju. Također, predlaže se Vladi Tuzlanskog kantona da objavi javni poziv za prijem konsultanata za pružanje pomoći preduzećima Tuzlanskog kantona koji će pomoći pri koncipiranju zahtjeva za prijavu za finansijsku konsolidaciju. To su pripreme svih elemenata izuzev elaborata. Kada Vlada TK dobije listu osoba koje žele da se uključe u proces i listu privrednih subjekata koji trebaju usluge tih osoba, treba da odredi iznos finansijske naknade koje bi dali privrednim subjektima ili konsultantima u ovisnosti kako to budu budžetske procedure dozvolite da se ovaj proces potakne i da se ovaj proces otpočne. Dogovoreno je na skupu da se u zadanom roku dostave prijedlozi za izmjenu i dopunu Uredbe o postupku finansijske konsolidacije privrednih društava u FBiH. Vlada TK će sve prijedloge za izmjenu i dopunu Uredbe dostaviti Federalnom ministarstvu energetike, rudarstva i industrije. Kada se budu dostavljali prijedlozi oni treba da budu konkretni kako bi se olakšalo našim privrednim subjektima.



D.K.



Udruženje za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam...

PRIVREDA U TK PRETRPILA OGROMNE ŠTETE

- Privreda u TK pretrpila ogromne štete, ali se trgovina značajno izdvaja –
- Trgovina nedopustivo zapostavljena -



Udruženje za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Kantonalne privredne komore Tuzla je organizovalo sjednicu Odbora Udruženja u proširenom sastavu na kojoj je jedna o tema bila i “Tretman oblasti trgovine, ugostiteljstva i turizma u programima podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava, a u okviru javnih poziva”. O problemima s kojim se trgovina suočava kroz lošu podršku i izostanak podrške od Vlade TK-a i višeg nivoa vlasti, Kasim Selimović, predsjednik Odbora Udruženja za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam Kantonalne privredne komore Tuzla, rekao je da je kompletna privreda pretrpila ogromne štete, ali da se trgovina u svemu tome značajno izdvaja. “Smatram nedopustivim da se trgovina zapostavlja pored činjenice da je vrlo bitan faktor u rješavanju društvenih problema polazeći od broja zaposlenih koje zapošljava na nivou TK-a, znači više od 20.000, što je jedina petina zvanično zaposlenih. Smatram štetnim ovakve poteze koje povlači Vlada TK-a, znači za privrednu granu trgovinu iz razloga što su privredna društva koja su pretrpila štetu ranjiva i kojima treba neka manja podrška da bi prevazišla tu situaciju i nastavila sa svojim poslovanjem te zadržali značajan broj radnika koje zapošljavaju. U suprotnom, ako se nastavi ovako, mi ćemo imati situaciju da se ljudi otpuštaju i imati sve veću nezaposlenost, sve slabiju ponudu na tržištu, što je veoma bitno za građane i TK-a i BiH”, poručio je Selimović.



On je, takođe, rekao da Vlada ili predstavnici nadležnih ministarstava nisu ni obišli privredna društva da se na licu mjesta uvjere šta je zadesilo koje privredno društvo te kako doći do bilo kakve pomoći. “Štete su višemilionske, polazeći od robe koja je stradala u magacinima do druge skupocjene opreme kojima raspolažu firme, a da niko nije pritekao u pomoć u saniranju. Ljudi se ponovo zadužuju kod komerijcalnih banaka. Mnoge firme su se obratile Razvojnoj banci. Vrlo je teško aplicirati za kredit, a posebno da ga dobijete. Ja sam jedan od njih, jako puno dokaza treba, očito da je to nemoguće ostvariti i pored činjenice, polazim od sebe, ja sam jedan od urednijih subjekata, kao i mnogi drugi, niko nije dobio nikakvu pomoć od Razvojne banke niti od neke druge institucije”, rekao je Selimović. Predsjednik Odbora je upoznao da je prije 15 dana premijeru i načelnicima Tuzle i Lukavca upućen zvaničan dopis za saniranje korita Jale, ali da do današnjeg dana nisu dobili nikakav odgovor. Članovi Odbora ovog komorskog Udruženja donijeli su jednoglasan zaključak po obje tačke dnevnog reda da se u ime Udruženja uputi dopis Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja u kojem se od ministarstva traži hitan sastanak sa resornim ministrom i pomoćnikom ministra, premijerom, predstavnicima MUP-a, kantonalnom inspekcijom, poreskom upravom i svim relevantnim institucijama kako bi se zajednički riješio problem trgovine. Kako je istaknuto, u svim segmentima, trgovina, turizam i ugostiteljstvo su izostavljeni, naročito u programima podrške poslovnim subjektima za saniranje posljedica poplava u okviru javnih poziva. Takođe, na sastanku bi se raspravljalo i o radu na crno, radu inspekcija na terenu i ostalim pitanjima vezano za ovu oblast.

D.K.





Privreda TK na Ekobisu...

KOMORA PREDSTAVILA PRIVREDU TK U BIHAĆU

- 12. međunarodni ekološki sajam Ekobis 2014. godine –



Privreda Tuzlanskog kantona i ove godine bile je predstavljena u Bihaću. Zajednička sajamska postavka "Privreda TK" koju tradicionalno za svoje članice organizuje Kantonalna privredna komora Tuzla, bila je sastavni dio jedne od značajnijih sajmских manifestacija u Bosni i Hercegovini, 12. međunarodni ekološki sajam Ekobis 2014. Ovogodišnji Ekobis otvorili su Emdžad Galijašević, gradonačelnik Bihaća, Ismet Pašalić, predsjednik Privredne komore USK-a, Branka Đurić, ministrica okoliša i turizma FBiH, Safet Harbinja, direktor Fonda za zaštitu okoliš FBiH i Sinha Kurbegović, ministrica prostornog uređenja i zaštite okoliša USK-a. "Strateško opredjeljenje Privredne komore USK-a i sajma Ekobis jeste jačanje regionalnog povezivanja, i hvala svima koji su pomogli održavanje 12. Ekobisa, jer su na taj način pomogli održavanje jedinstvenog sajma u ovom dijelu BiH i regiona", kazao je prilikom otvorenja Ismet Pašalić, predsjednik PKUSK-a. Obraćajući se prisutnim, Emdžad Galijašević, gradonačelnik Bihaća, kazao je da grad Bihać daje punu podršku organizaciji sajma Ekobisa, kao grad domaćin i kao partner sajma, koji je mjesto okupljanja domaćih i inostranih privrednika. Grad Bihać je ove godine pomogao organizaciju sajma sa 20.000 KM, zatim je ustupio prostor za njegovo održavanje, te na sebe preuzeo troškove prijave za 30-ak izlagača. Tokom četiri dana održavanja 12. međunarodnog ekološkog sajma Ekobis posjetiteljima će se predstaviti preko 250 izlagača iz sedam zemalja. Povećan interes za izlaganjem na bihaćkom sajmu privrednika iz regiona je u porastu o čemu svjedoči i 30 posto novih izlagača.



Na sajmu "EKOBIS 2014" održana je već tradicionalna "Smaragdna noć" na kojoj su dodijeljene nagrade najuspješnijim privrednicima s područja USK u 2013. godini, kao i nagrade najuspješnijim sajmским izlagačima. Za najuspješnije mikro privredno društvo plaketu je dobio Lenatex doo iz Velike Kladuše. Osnovna djelatnost preduzeća Lenatex je proizvodnja radne odjeće kao i proizvodnja kompletnog posteljnog programa. Za najuspješnije malo privredno društvo nagrađen je Vrganj promet doo iz Bužima. Kompanija Vrganj promet na više od 300 hektara površine proizvodi maline, jagode, borovnice, kupine i sl. Najuspješnije srednje privredno društvo je firma Pirnar doo iz Bosanskog Petrovca, a bavi se proizvodnjom aluminijskih vrata. Cijeli proizvodni program ovog poduzeća usmjeren je tržište Zapadne Europe, prvenstveno Njemačke, Austrije i Švicarske. Kao najuspješnije veliko privredno društvo priznanje je dobio BH Telecom d.d Sarajevo Direkcija Bihać sa neto dobiti od preko 22 miliona KM i investicijama od oko 5 miliona KM, što je povećanje za 8%. Najuspješnija finansijska institucija je Raiffeisen bank d.d. Filijala Bihać. Raiffeisen banka je, pored zavidnih finansijskih pokazatelja, u 2013. Godini uspješno implementirala uslugu mobilnog bankarstva na području BiH. Potom su uručena priznanja najuspješnijim izlagačima sajma "EKOBIS 2014". Priznanje za najbolju turističku ponudu dobila je turistička zajednica Zagrebačke županije, a priznanje za najbolju eko aktivnost dobio je Nacionalni park Un a. D.K.



Priznanje za najbolje uređen štand dobilo je poduzeće Dino kafa iz Živinica. Priznanje za najbolje uređen vanjski izložbeni prostor pripalo je ŠPD "Unsko sanskešume". Priznanje za paletu ekoloških proizvoda dobila je Baš Bašča iz Breze. Priznanje za sveukupni dojam izlaganja pripalo je poduzeću Tofi iz Sarajeva. Priznanje za najuspješniji kolektivni nastup dobila je Općina Bihać. Dodijeljene su i Plakete za kvalitet živežnih namirnica.



Dobilo ih je obiteljsko poljoprivredno gazdinstvo Franja iz Rakovog potoka kod Samobora za proizvode "Sirup od koprive" i "Slatki namaz od koprive", bihaćka mljeka- ra Meggle za porizvod "Probia" i poduzeće Dino kafa iz Živinica za "Prženu mljevenu kafu". Plaketa je dodijeljena i Medeni iz Virovitice za "Med bagrem" i "Med kesten", Bihaćkoj pivovari za vode "Lipa flavour – Limun trava" i "Kiwano – Limeta", te Timki Bašagić iz Cazina za "Med livada". Posebna priznanja za podršku sajmu EKOBIS 2014. dobili su: Općina Bihać, Vlada USK, FMOIT, Fond za zaštitu okoliša, VKT BiH, Bodyguard Fileković, RTV USK, ŽK Split, Mestna Občina Novo Mesto, saopćili su iz Privredne komore Unsko-sanskog kantona.



"PRIVREDA TK"

Na sajamskoj manifestaciji u Bihaću, zajedničku postavku pod nazivom "Privreda" TK predstavljali su slijedeći privredni subjekti: MAT – Međunarodni aerodrom Tuzla, "Borplastika Eko" doo Tuzla, "Belladona" Tuzla, "Corn Flips" Srebrenik, "Fana" doo Srebrenik, "Golden tours" Tuzla, "ELLE travel" Tuzla, "Relax" Tuzla, "Gradačački sajam" doo Gradačac, "Helios" dd Banovići - Industrija domoopreme, "Elegance" Tuzla, "Herceg" doo Srebrenik, "Imel" doo Lukavac, "Indira" doo Gradačac, "Menprom" doo Gornja Tuzla, "Meraklija" - Destilacija MN Seona Srebrenik, "Naturprodukt" doo Gradačac, "Omega" dd Živinice, "Piemonte" doo Tuzla, "Pivara" dd Tuzla, "PRO PAK" doo Tuzla, "Seif" doo Kalesija, "Solana" dd Tuzla, OPG "Veselčić" Špionica, Turistička zajednica Tuzlanskog kantona, "Tehnopak" Tuzla, Udruženje žena poljoprivrednih proizvođača "Agro Vražići", "Veda" - "Porta Naturae" doo Srebrenik, "Eko život" Tuzla, "Voćni rasadnik" doo Srebrenik, "Xella BH" Tuzla, Općina Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona.



Eko Život na sajmu u Bihaću

Glavna tema ovogodišnjeg sajma EKOBIS bila je Konferencija o regionalnoj saradnji pod nazivom "Održivi razvoj i eko turizam", ali su predstavljeni i brojni drugi saržaji vezani za pitanja ekologije i očuvanja životne sredine u BiH i regionu. U Bihaću je od 4. do 7. septembra ove godine održan 12. Međunarodni ekološki sajam "EKOBIS 2014",

na kome je učestvovalo 250 izlagača iz sedam zemalja, među kojima su pored BiH bile zastupljene Hrvatska, Slovenija, Srbija, Austrija, Njemačka, Slovačka i Mađarska. Glavna tema ovogodišnjeg sajma bila je Konferencija o regionalnoj saradnji pod nazivom „Održivi razvoj i eko turizam“, ali su predstavljeni i brojni drugi saržaji vezani za pitanja ekologije i očuvanja životne sredine. Inače, EKOBIS je sajam izložbeno-prodajne orijentacije, namijenjen proizvođačima hrane te firmama iz prehrambene, drvne, tekstilne, turističke i drugih industrija, naručito onih vezanih uz ekološku proizvodnju i proizvodnju opreme za zaštitu okoliša. Njegov izložbeni program ove godine obuhvatio je proizvodnju organske hrane, ekološku ambalažu, preradu i recikliranje otpada i sekundarnih sirovina, sisteme za pročišćavanje voda, tradicionalne obrte i zanate, turističku i ugostiteljsku ponudu itd. Stoga je učešće na ovogodišnjem "EKOBIS"-u uzeo je i "Eko život" Tuzla, ovlašteni bh. operater sistema za postupanje ambalažom i ambalažnim otpadom, koji je predstavio svoju djelatnost i privredne subjekte upoznao sa svojim dosadašnjim radom. "Prezentirali smo našu djelatnost i naše projekte koje planiramo sprovesti u narednom periodu, te sa predstavnicima okupljenih privrednih subjekata razgovarali o Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i obavezama koje proizilaze iz istog", izjavila je Lidija Tomić, direktorica "Eko života". Naime, odredbama Zakona o upravljanju otpadom (Sl. Novine FBiH br. 33/03 i 72/09) kao i odredbama Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. Novine FBiH br. 88/11, 28/13) detaljno su određena prava i obaveze svih pravnih subjekata koji učestvuju u sistemu upravljanja ambalažnim otpadom, u smislu da su proizvođači, uvoznici, pakeri, distributeri i krajnji snabdjevači dužni uključiti se u sistem upravljanja otpadom. Pravilnik je stupio na snagu u januaru 2012. godine, od kada teku i obaveze prema pravnim subjektima, te su oni koji se još nisu ispunili ove obaveze dužni da to urade u što skorijem roku, što mogu učiniti putem bh. operatera sistema upravljanja otpadom. Među njima je i Eko život d.o.o. Tuzla, trenutno najpovoljniji bh. operater sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, koji propisuje najniže naknade kako bi se što manje opteretila privreda, odnosno kako bi privredni subjekti mogli što lakše izvršiti svoje zakonske obaveze. Važno je napomenuti i da se ove obaveze ne mogu izbjeći, te da su privredni subjekti koji se ne uključe u neki od bh. operatera sistema upravljanja otpadom dužni da uplaćuju znatno veće naknade u Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

DK





Privredna saradnja regija Kraljevo i Tuzla...

UZVRATNI PRIVREDNI SUSRETI U KRALJEVU

- Organizacija privrednih susreta na najvišem nivou – Puno mogućnosti za saradnju – Dvije regije sličnih karakteristika – Prilika za unaprjeđenje privredne saradnje – Mogućnost privrednih susreta u Kruševcu -



Kantonalna privredna komora Tuzla u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Kraljevo i inicijatorom povezivanja "Hotelom Tuzla", organizovala je uzvratnu posjetu delegacije privrednika sa područja Tuzlanskog kantona regiji grada Kraljeva. Da postoji zainteresovanost za saradnju, povezivanje, prijateljske odnose i kvalitetne privredne tokove, potvrdilo se na Privrednim susretima u Regionalnoj privrednoj komori Kraljevo. Vrijedna ekipa Komore domaćina, koju su sačinjavali Zvonko Tufegdžić generalni sekretar Regionalne privredne komore Kraljevo, Vesna Baltić – Dugalić sekretar Odbora za privredni sistem i ekonomske odnose sa inostranstvom te Petrašin Jakovljević predsjednik RPK Kraljevo, upriličila je privredne susrete na najvišem nivou. Susretima su prisustvovali i predstavnici Grada Kraljeva te Regionalne privredne komore Kruševac. Delegaciju iz Tuzlanskog kantona dočekao je veliki broj predstavnika firmi iz ove velike regije, spremnih i zainteresovanih za saradnju. Obavljeno je niz bilateralnih razgovara koji će zasigurno u narednom periodu donijeti rezultate, donijeti razmjenu roba, na stepenicu više podići nivo privredne saradnje dvije zemlje, posebno Tuzlanskog kantona i regije Kraljevo. Bila je ovo prilika da se nastave razgovori koji su započeti na privrednim susretima u Tuzli tokom juna. S tim u vezi, predstavnici firmi koji su i u Tuzli našli partnere za razgovor i buduću saradnju, imali su pune ruke posla. Puno je razmjenjenih kontakata, informacija, cjenovnika, prijedloga, puno je zadovoljstva u predstavnicima firmi "Piemonte" Tuzla, Dom penzionera Tuzla, "Hotel Tuzla", "Fana" Srebrenik, "Pivara" Tuzla, u predstavnicima Turističke zajednice Tuzlanskog kantona, Općine Tuzla, Ministarstva za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona, zadovoljni smo i mi koji smo predstavljali Kantonalnu privrednu komoru Tuzla. Kompletna delegacija je oduševljena dočekom i prijemom. Organizovani su turistički obilasci, degustacije i promocije proizvoda, svečana večera, posjete privrednim subjektima, obilazak gradova Kraljevo i Čačak. Predstavnici komora Kraljevo i Tuzla, potpisali su Sporazum o saradnji dvije komore. Za očekivati je da će ovaj dokument doprinijeti jačoj povezanosti i

kvalitetnijim privrednim odnosima u narednom periodu. Za očekivati je jačanje i širenje trgovinsko-ekonomskih i drugih poslovnih veza. Obaveza je ovo da se u narednom periodu zajednički ulažu naponi kako bi se stvorilo što više partnerskih odnosa između privrednika koje zastupaju ove dvije institucije. I tokom privrednih susreta u Kraljevu te ranije u Tuzli, razmijenjena su iskustva u radu, razgovaralo se o zajedničkim sajamskim nastupima dvije regije, razmjeni informacija, svemu što može doprinijeti privrednom razvoju na obostranu korist privrednih subjekata u regijama koje su i prethodnom periodu, do prije dvadesetak godina, bile čvrsto povezane ne samo na privrednom polju. Za očekivati je veoma brzo povratne informacije iz privrednih subjekata, članica Komore, o uspješno realizovanim pregovorima sa poslovnih susreta u Kraljevu. Privrednim susretima u Kraljevu prisustvovali su i predstavnici Regionalne privredne komore Kruševac sa kojima je razgovarano o mogućnostima povezivanja privrednika regija Kruševac i Tuzla te o organizovanju privrednih susreta u ovim gradovima u narednom periodu.



•Rekli su na privrednim susretima:

Petrašin Jakovljević predsjednik RPK Kraljevo

"Ideja i želja naših Komora bila je da obnovimo stare kontakte i uspostavimo nove sa ciljem ojačanja trgovine, povećanja razmjene roba i usluga ali i znanja. Sve u cilju privrednih aktivnosti i boljega života na područjima ovih regija. Naše regije su po mnogo čemu slične, imaju zajedničku kulturu, skoro isti broj stanovnika i imamo slične interese. Kroz povezivanje privrednih subjekata u narednom periodu možemo učiniti dobra na obostranu korist, možemo pomoći jedni drugima i možemo zajednički nastupati na trećim tržištima u narednom periodu. Naše robe i usluge su prepoznatljive, imamo olakšicu u malim troškovima transporta pa možemo povećati prisutnost naših roba na oba tržišta. Statistički pokazatelji o robnoj razmjeni su dobri ali je sasvim sigurno da mogu i trebju biti mnogo bolji, sa većim zalaganjem obje strane."




Esad Arnautović - dopredsjednik KPK Tuzla

“Impozantan je skup i zaista me raduje da smo danas ovdje u uzvratnoj privrednoj posjeti Kraljevu i regiji. Zahvaljujem se na gostoprimstvu, dočeku i organizaciji na najvišem nivou, koje je teško nadmašiti. Važno je da se saradnja nastavlja ovim drugim poslovnim susretima i da smo odmah u startu razuvjerali sve one koji su posumnjali u naše ozbiljne namjere. Mi smo predstavili u Tuzli jedni drugima sve pozitivne strane Tuzlanskog kantona i regije Kraljevo i prezentirali sve ono što predstavlja područje moguće buduće saradnje. Mi smo do sada bili prepoznatljivi kao industrije, energetike i rudarstva, ali u tranziciji privrede se snalazimo i drugim oblastima. Ova regija, regija Kraljeva je poznata po prehrambenoj industriji, zavidan je to resurs u proizvodnji hrane i mislim da postoji u tom pravcu velika mogućnost saradnje. Odmah po prvim privrednim susretima u Tuzli mi smo nastavili kontakte i došlo je do prvih koraka saradnje koji su se ogledali u zajedničkom nastupu na sajmu “Ekobis” u Bihaću. Tu smo zajednički na zajedničkom izložbenom prostoru predstavili svoje privrednike. Bila je to prilika i za razgovor o budućim koracima pa je tako Zvonko Tufegdžić generalni sekretar Regionalne privredne komore Kraljevo u razgovoru istakao mogućnost zajedničkog nastupa na trećim tržištima. Zajednički ciljevi i zadaci komora su unaprjeđenje privrede i privrednog razvoja, poduzetništva, jačanje međukomorske saradnje, a njihovoj realizaciji će doprinijeti i ovakvo povezivanje. Moramo zajednički pomoći i najmanjem privredniku, moramo se približiti firmama članicama, pozicionirati se tako da u narednom periodu možemo postići zadovoljavajuće rezultate, moramo opstati na tržištu i zajednički se približiti Evropskoj uniji. Saradnja naše dvije zemlje, ove dvije regije je prepoznatljiva već dugi period, davno utemeljena, Srbija je naše najveće tržište i naši privrednici traže kontakte, unaprjeđenje saradnje, nova tržišta pa s tim u vezi su ove dvije komore i organizovale ovakve privredne susrete. Nisu ovo susreti koji će ostati bez rezultata, ozbiljni su ovdje ljudi na obje strane, ozbiljni privrednici, ozbiljni smo mi u komorama i sigurno je da će veoma brzo biti rezultata na obostrano zadovoljstvo”.



Mustafa Isabegović - ministar za trgovinu, turizam i saobraćaj Tuzlanskog kantona

Izražavam iskreno zadovoljstvo i radost što smo danas u Kraljevu na uzvratnoj posjeti privrednicima i Komori regije Kraljevo. Ovo su drugi ovakvi susreti koji su zasigurno dobar znak, potvrda da će se planirana saradnja krunisati uspješno realizovanim poslovima. Imamo mi na obje strane puno potencijala koji se mogu koristiti u znatno većoj mjeri. Dovoljno je pomenuti tuzlanska slana jezera u centru grada te brojna ljekovita mjesta sa banjaskim turizmom na ovoj regiji pa da turistička saradnja bude na najvišem nivou, mnogo bolja nego je bila do sada. Nisu ove dvije regije ni daleko, nadamo se da će i putevi biti kvalitetniji, a vidimo da se svakodnevno popravljaju i na jednoj i na drugoj strani. Sve ide u prilog tome da u narednom periodu uspostavimo što bližu saradnju i što kvalitetnije odnose”.



Aleksandra Aleksić – sekretar Odbora za sistemska pitanja i odnose sa inostranstvom RPK Kruševac

“Regionalna privredna komora Kruševac i Rasinska regija, imaju značajnu saradnju sa Bosnom i Hercegovinom. Prostor za unaprjeđenje saradnje zasigurno postoji. I ovakvi direktni susreti u velikoj mjeri doprinose da se saradnja uspostavi, razvija i unaprijedi. Koristim se ovom prilikom da kolege iz Kantonalne privredne komore Tuzla pozovem i predložim da iste ovakve susrete upriliče i sa našim privrednicima, da kao i Kraljevo, započnemo kvalitetnu saradnju na komorskom nivou. S druge strane, naš zadatak kao komora i jeste da povezujemo privrednike pa i u tom smislu saradnju treba da unaprijedimo.”





Održan sajam u Gradačcu...

41. GRADAČAČKI SAJAM POLJOPRIVREDE



U Gradačcu je održan 41. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije – Sajam šljive. Svečanu vrpću zajednički su presjekli Jerko Ivanković-Lijanović, Ministar poljoprivrede RS Stevo Mirjanić i direktor Solane dd Tuzla Izudin Kapetanović. Direktor Gradačačkog sajma, Husein Topčagić je istakao da je ovo bila teška godina za privređivanje, zbog elementarnih nepogoda i ekonomske krize, te da je neophodno pomoći razvoj bh. poljoprivrede i prehrambene industrije. **«Šaljemo poruku kako nam je zajednička želja i potreba jedinstveno tržište u BiH, jedinstveni poticaji za poljoprivredne proizvođače i prehrambenu industriju i Ministarstvo poljoprivrede na nivou države BiH, kako bismo jedinstveno nastupili na drugim tržištima.»** Na 41. sajamskoj manifestaciji u Gradačcu se predstavilo oko 230 proizvođača i prerađivača hrane, zaštitnih sredstava, mineralnih gnojiva i poljoprivrednih strojeva iz BiH, Hrvatske, Srbije, Turske i Jordana.



«Ovaj Sajam ima najdužu tradiciju u BiH, te se vremenom razvio u respektabilan događaj za sve koji djeluju u grani poljoprivrede i prehrambene industrije. Na sajmu ćemo analizirati perspektive razvoja poljoprivrede i prehrambene industrije. Svi se slažemo da u ovim granama leži veliki potencijal, međutim domaći proizvođači zaslužuju podršku države i zajednice. Gradačački sajam je odlična prilika za prezentaciju domaće proizvodnje, te da iskažemo očekivanja za aktivnije mjere koje će poticati domaću proizvodnju i firme koje izvoze svoje proizvode», rekao je Izudin Kapetanović direktor Solana dd Tuzla.



Održano je tradicionalno stručno-naučno savjetovanje „AgroTech“ a upriličena je i dodjela medalja za kvalitetu proizvoda. Savjetovanje je imalo međunarodni karakter, a aktualne teme iz oblasti agrara prezentirali su profesori s poljoprivrednih fakulteta iz Sarajeva i Zemuna. Posebna pažnja posvećena je temama o nastavku proizvodnje nakon poplava koje su izazvale velike štete na poljoprivrednim površinama u Bosni Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. I ove godine na Sajmu su se kolektivnim prezentacijama privrednih potencijala predstavljaju općine Brčko, Bihać i Goražde te nekoliko kantonalnih privrednih komora i grupacija poljoprivrednih proizvođača i prerađivača. U okviru sajamskih aktivnosti, održana je i javna tribina o obnovljivim izvorima energije u ruralnim područjima. Tribina je realizovana u sklopu zajedničkog projekta prekogranične saradnje koji provode Udruženje za razvoj NERDA iz Tuzle i Općina Nijemci iz Hrvatske pod nazivom «Zaštita prirode i globalizacija obnovljivih izvora energije – PROGRES». Tom prilikom prezentovan je Projekat PROGRES i njegovi dosadašnji rezultati, kako u BiH tako i susjednoj Hrvatskoj. Kako je rečeno, u općinama Gračanica i Kalesija postoje potencijali za ulaganje u oblasti iskorištavanja sunčeve energije, biomase, hidro-energije i geotermalnih voda za izgradnju isplativih energetske postrojenja. Projekat ima za cilj da korištenjem obnovljivih izvora energije (OIE) doprinese zaštiti okoliša i unapređenju uvjeta života, kroz saradnju dva prekogranična područja. Projektom se želi povećati svijest javnosti o važnosti korištenja OIE u ruralnim područjima, kroz educiranje predstavnika lokalnih samouprava, privrednih subjekata i poljoprivrednika u ruralnim prekograničnim područjima u cilju daljnjeg informisanja. Poticat će se energetska neovisnost lokalne samouprave u ruralnim prekograničnim područjima. Do kraja Projekta na području BiH cilj je izgraditi dvije energetske sa foto-naponskim ćelijama u općinama Gračanica i Kalesija.



I na ovom sajmu je bila prisutna Kantonalna privredna komora Tuzla. Organizovana je zajednička postavka pod nazivom “Privreda TK” na kojoj su se predstavile firme članice Komore. Ove godine, uzvraćajući gostoprimstvo i jačajući međukomosku saradnju, na izložbenom prostoru Komore Tuzla, gosti su bili privrednici organizovani u zajednički nastup koji je upriličila Hrvatska gospodarska komora Virovitica. Turističke potencijale predstavile su Turistička zajednica Federacije BiH i Turistička zajednica Tuzlanskog kantona. Ovu privredno-turističku manifestaciju pratio je bogat kulturno-zabavni program u organizaciji općine Gradačac. D.K



Vijesti iz Komore ...

USAVRŠAVANJE ZA ČLANOVE NADZORNIH ODBORA I UPRAVA

Kantonalna privredna komora Tuzla počela je prikupljanje prijave za usavršavanje kandidata za članove nadzornih odbora i članove uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, na osnovu Uredbe o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala. Usavršavanje su obavezni proći predsjednici i članovi nadzornih odbora i uprava privrednih društava u kojima ovlasti po osnovu učešća državnog kapitala vrše Federacija BiH, kantoni/županije, gradovi ili općine. Usavršavanju može pristupiti i svaka druga osoba koja ispunjava uslove predviđene odredbama člana 260. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine F BiH br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 84/08, 88/08 i 7/09). Svi zainteresovani kandidati, mogu se obratiti putem e-maila: edina@kpktz.ba i dobiti prijavni obrazac i sve dodatne informacije.



**Kantonalna
privredna
komora Tuzla**

Vijesti iz Komore ...

ODRŽANA SJEDNICA ODBORA GRUPACIJE ZA UNUTRAŠNJI PROMET PUTNIKA

U okviru redovnih aktivnosti u Udruženju za promet i komunikacije Kantonalne privredne komore Tuzla, održana je redovna sjednica u proširenom sazivu, Odbora Sekcije za unutrašnji promet putnika.

Razgovaralo se o problematici nenaplaćenih računa od Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona (po osnovu prijevoza učenika osnovnih škola – subvencioniranje prijevoza za učenike koji putuju do škole na relaciji dužoj od 4 km) i od ostalih privrednih javnih (državnih) subjekata. Nakon diskusije u kojoj su učestvovali svi prisutni, članovi Odbora Sekcije donijeli su zaključak, da se uputi dopis Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja, Ministarstvu finansija, Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta u kojem se obavještavaju da je od strane članova Sekcije za unutrašnji promet putnika donesena jednoglasna odluka o pokretanju postupka raskida postojećih ugovora sa školama i da neće biti potpisivanja novih ugovora za prijevoz učenika, ukoliko se ne izmire sve obaveze prema prijevoznicima u roku od 8 dana. U slučaju neizmirenja obaveza, uputit će se dopis svim medijima da obavjeste javnost o pokrenutom postupku, kako bi se roditelji učenika koji ostvaruju prava subvencije za prijevoz na vrijeme upoznali sa navedenim problemom. Članovi Odbora traže i zamrzavanje, odnosno mirovanje polazaka koji nemaju ekonomsku opravdanost za vrijeme ljetnjeg školskog raspusta, zbog nastale situacije u Bosni i Hercegovini, elementarnim nepogodama koje su zadesile Tuzlanski kanton, kao i loša finansijska situacija koja nalaže poslovanje sa maksimalnim uštedama. Potrebno je da Ministarstvo za saobraćaj, trgovinu i



turizam TK, ponovo urgira kod Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Mostar kako bi Ministarstvo postupilo po istom principu kao do sada, dok se stanje u ovoj oblasti stabilizuje i otklone smetnje koje direktno utiču na održavanje voznog reda, zaključili su članovi Odbora Sekcije za unutrašnji promet putnika koja djeluje pri Udruženju za promet i komunikacije Kantonalne privredne komore Tuzla.

D.K.



NOVOSTI IZ FIRMI ČLANICA KOMORE...

NOVO IZ NIPEXA - NIPEX RENT-A-CAR



NIPEX d.o.o. Tuzla u proteklom je periodu usmjerio sve aktivnosti na pokretanje dodatne usluge NIPEX Rent-a-car. NIPEX Rent-a-car nudi vrhunsku i pouzdanu uslugu najma vozila. Sastavni je dio NIPEX Volkswagen prodajno servisnog centra koji je u prodaji i održavanju okrunjen sa više od 30 godina iskustva. Uz opremu, kvalitetu te visoke sigurnosne i servisne standarde vozila, ponuda NIPEX Rent-a-cara omogućuje i usluge vraćanja vozila u drugom gradu, povoljne dugoročne najmove vozila, dostavu i preuzimanje vozila na području cijele BiH, kao i na aerodromima regije. "Svi segmenti naše ponude stvoreni su kako bi vam u najvećoj mjeri olakšali svakodnevnicu i vaše putovanje učinili sigurnim, zabavnim i opuštenim", poručuju iz Nipexa. Više informacija o novoj usluzi na 061/104-054, nipex@nipex.ba, www.nipex.ba, www.facebook.com/Nipex.

KASPERSKY GOLD PARTNER

-Implementacija softverskih rješenja -



Nakon prošlogodišnje nagrade za Microsoft partnera godine u BiH, ovih dana u Imel je stigla još jedna prestižna nagrada i potvrda veoma uspješnog rada na polju promocije i implementacije softverskih rješenja a radi se o Kaspersky GOLD statusu – prvom u regiji. Kaspersky Lab je međunarodna grupa koje djeluju u gotovo 200 zemalja i teritorija u svijetu . Kompanija je sa sjedištem u Moskvi u Rusiji , sa svojim holding kompanijom u Velikoj Britaniji . Najbrže rastući je proizvođač IT sigurnosti u svijetu. Čvrsto pozicioniran kao jedan od top tri vodeća antivirusna softvera u svijetu. Time su i u kompaniji Imel potvrdili primat kada je u pitanju razvoj softvera te implementacije najvećih softverskih

proizvođača u našoj zemlji. Imel ove godine slavi i jubilej od 20 godina što je iznimni uspjeh u svijetu informacionih tehnologija u našoj zemlji jer je nemali broj onih koji u ovom vremenu ne mogu održati pozitivno poslovanje.

„U OBLAKU” U ORGANIZACIJI IMELA”

- Obilježeno 20 godina postojanja -

Veliki dan za Kompaniju Imel, 20 godina postojanja firme, na specifičan način menadžment je obilježio u jednom prirodnom ambijentu sa svojim poslovnim partnerima. U Planinarskom domu, Poljice-Lukavac održano je druženje pod nazivom (shodno novinama u IT sektoru) „U oblaku“. Pored zabavnog dijela programa održana je vrlo kratka edukacija prisutnih gostiju iz oblast IT tehnologija na kojoj su prezentirane novosti Microsoft Azure, Kaspersky Security for Virtualization i ImelDMS –sistema za upravljanje dokumentima, kao prvog bosanskohercegovačkog rješenja za upravljanje dokumentacijom u organizacijama. Pored ovog dešavanja, na isti dan ali u prostorijama Hotela Tuzla održano je po 27. put tradicionalno Međunarodno Arhivsko savjetovanje. Na ovom tradicionalnom skupu bilo je izloženo oko 40 stručnih priloga i saopštenja o problematici a odnosi se na sledeće tematske cjeline: Vanjska služba arhiva, Prostor i oprema za smještaj arhivske i registraturne građe i Aktuelna pitanja arhivske teorije i prakse. Ono što je posebno bitno za kompaniju Imel jeste da su u danu kada obilježavaju rođendan firme, tako dina Šabanović mr.sc., saopćeno je iz firme Imel Lukavac.

Preuzimanje većinskog dijela dionica...

JUNUZOVIĆ KOPEX VEĆINSKI VLASNIK GIPS TUZLA



Junuzović Kopeks doo Lukavac stekao je 66,99 odsto vlasništva u preduzeću Gradski i



i prigradski saobraćaj (GIPS) d.d. Tuzla nakon transakcije obavljene na Sarajevskoj berzi 8. septembra, izvještava Indikator.ba. Junuzović Kopex doo Lukavac kroz dvije transakcije kupio je 70.325 dionica preduzeća GIPS, a koje je ukupno platio 2.813.000 KM. Dionice Junuzović Kopexu prodali su tvrtka SAMN d.o.o Tuzla i to 48.892 dionice što čini 46,57% vlasništva i Nijaz Suljkić 21.433 dionice, odnosno 20,41%. Posrednik u ovom poslu bila je berzno posrednička kuća Eurohaus d.o.o Sarajevo. Kako je ranije Indikator.ba izvijestio preduzeće Junuzović-kopex d.o.o. Lukavac je sa najvećim dioničarem GIPS-a, preduzećem Samn d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Tuzla, 5. maja 2014. potpisalo pismo namjere o preuzimaju većinskog paketa, te je s tim u vezi zatražilo od Konkurencijskog vijeća BiH odobrenje za koncentraciju. Preduzeće GIPS Tuzla je prošlu godinu završilo sa nešto više od 15 hiljada KM dobiti, dok je u 2012. godini dobit iznosila oko 36 hiljada KM. Preduzeće zapošljava 224 radnika.

Novi investicioni ciklus...

TUZLANSKA SOLANA DOBIJA VISOKOREGALNO SKLADIŠTE



Tuzlanska "Solana" zakoračila je u važan investicioni ciklus, koji je počeo obnavljanjem trafostanice, izgradnjom visokoregalnog skladišta, pripremanja za izgradnju savremenog rinfuznog skladišta, što će u konačnici rezultirati novom fabrikom soli, javlja RTV TK. Od vlasti traže omogućavanje većeg udjela na domaćem tržištu, te da se osigura da rokovi plaćanja Solane, njenim dobavljačima, slanice, tehnološke pare, i struje, budu u skladu sa onima koje kupci imaju za isporučene Solanine proizvode. Vlada TK će direktno posredovati pri sklapanju dogovora sa Rudnikom Soli Tuzla, dok će posredovati da se takvi uslovi osiguraju i kod isporuke tehnološke pare i električne energije. U posljednjih osam godina tuzlanska "Solana" je od tvornice koja je proizvodno i ekonomski bila na ivici opstanka izrasla u ekonomski respektabilnu firmu.

Godišnje se proizvede oko 135.000 tona soli, 85 posto proizvoda se izvozi. S obzirom na to da postoji izvršna presuda prema kojoj je Vlada TK na ime troškova korištenja prostorija zgrade "Sodaso" dužna "Solani" isplatiti 296.000 KM dogovoreno je da se dinamika otplate duga dogovori i odvija shodno budžetskim prihodima. Inače, na sastanku je rečeno da je za obnovu ove zgrade koja je tokom februarskih demonstracija zapaljena Vlada TK osigurala 1, 05 mil KM. Obnova bi trebalo da bude okončana do kraja godine.

Izbjegnuta crvena zona poslovanja...

PPM TUZLA POSLOVAO POZITIVNO, BROJ ZAPOSLENIH SPAO NA PET



Preduzeće Prerada i promet mlijeka Tuzla (PPM d.d. Tuzla) izbjeglo je crvenu zonu poslovanja i prvo polugodište završilo sa oko 133 hiljade KM neto dobiti, javio je indikator.ba. U prvoj polovini 2013. godine PPM je poslovao sa 1,9 miliona KM gubitka, dok je 2013. godinu završilo s gubitkom od 2,2 miliona KM. Preduzeće je u prvom polugodištu 2014. ostvarilo poslovne prihode od 4,0 mil. KM, za razliku od 9,1 ml. KM u istom periodu prošle godine. Poslovni rashodi su iznosili 4,5 ml. KM u poređenju sa 10,6 mil. KM u istom periodu lani. Kompanija je ostvarila gubitak od redovne aktivnosti od 486 hiljada KM, ali je zabilježila dobit od ostalih prihoda, pri čemu najveću stavku zauzima otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i ostali prihodi, a zahvaljujući čemu je zabilježila pozitivan rezultat. Broj zaposlenih u PPM-u spao je na pet, nakon što je u istom periodu prošle godine bio 71 zaposlenik. Većinski vlasnik PPM-a Ljubljanske mlekarne, kao što je poznato, započeo je prošle godine proces restrukturiranja povezanog društva u BiH smanjivši broj zaposlenih na minimalan broj.

D.K.



Pozitivan poslovni rezultat...

KONTINUITET USPJEŠNOG POSLOVANJA NLB BANKE

U 1. polugodištu 2014. odraz povjerenja klijenata u Banku –



NLB Banka d.d., Tuzla je u prvoj polovini 2014. godine ostvarila dobre poslovne rezultate, koji se ogledaju u povećanju bilansne sume i kapitala, ostvarenju pozitivnog finansijskog rezultata, porastu nebankarskih depozita i smanjenju uzetih kredita, održavanju odgovarajuće likvidnosti, devizne usklađenosti i stope adekvatnosti kapitala, te smanjenju operativnih troškova. Sa 30.06.2014. godine, Banka je ostvarila pozitivan finansijski rezultat prije poreza u iznosu od 2,4 miliona KM. Dobit iz 2013. godine je usmjerena na jačanje kapitala, tako da je ukupan kapital Banke, sa 30.06.2014. godine, 83 miliona KM. Stopa adekvatnosti kapitala je 15,1% i veća je od zakonske i ciljne stope. Pozitivan poslovni rezultat je ostvaren zahvaljujući dobroj kreditnoj politici i to konzervativnoj prema corporate klijentima i tradicionalnoj orijentaciji ka retail klijentima. „„ I u ovoj godini Banka kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene na praćenje potreba i mogućnosti svojih klijenata i nastoji im pružiti kvalitetna finansijska rješenja. U cilju ublažavanja negativnih posljedica elementarnih nepogoda koje su pretrpjeli naši klijenti, kako fizička, tako i pravna lica, Banka će raditi restrukturiranje postojećih kreditnih obaveza u skladu sa potrebama klijenata i Odlukom Agencije za bankarstvo FBiH. Takođe, u okviru mjera podrške klijentima, fizičkim licima, koji su u poplavama pretrpjeli velike štete, kreirali smo i posebnu kreditnu liniju po povoljnijim uslovima u odnosu na redovnu kreditnu ponudu Banke“, istakao je Iztok Gornik, direktor NLB Banke. Stanje bruto kredita sa 30.06.2014. godine je u porastu u odnosu na 2013. godinu i iznosi 689 miliona KM. Plasmani stanovništvu, posebno u drugom kvartalu, su u stalnom porastu i u odnosu na kraj 2013. godine veći su za 4%. Pored redovne kreditne ponude, Banka je u prvom polugodištu 2014. godine realizovala i akciju odobravanja gotovinskih, zamjenskih i stambenih kredita po izuzetno povoljnim uslovima, što je uticalo na povećanje ovih plasmana.



Značajan napredak Banka je ostvarila i u domenu kartičnog poslovanja. Promotivnim aktivnostima kartice na rate i nagradnim igrama za korisnike kartica Banke, broj kartica koje omogućavaju kupovinu na rate je porastao za 21% u odnosu na 31.12.2013. godine, uz konstantno povećanje broja prodajnih mjesta koje omogućavaju ovu uslugu. Banka bilježi konstantan rast prometa karticama (13%), prometa na bankomatima (11%) i prometa na POS terminalima (17%). Bilansna suma Banke sa 30.06.2014. godine iznosi 836 miliona KM, što predstavlja rast od 33 miliona KM, odnosno 4% u poređenju sa krajem 2013. godine. U skladu sa strateškim ciljevima, Banka posebnu pažnju pridaje pribavljanju nebankarskih depozita. Ukupni depoziti nebankarskog sektora sa 30.06.2014. godine iznose 666 miliona KM i veći su u odnosu na 31.12.2013. godine, kao i u odnosu na plan. Ostvaren je rast depozita pravnih lica za 8%. Štednja stanovništva, na koju je Banka posebno ponosna, ima dugogodišnju tendenciju rasta. Taj trend je nastavljen i u ovoj godini, što je potvrda dobre poslovne politike i povjerenja klijenata u Banku. Banka će nastaviti provoditi politiku koja je, uz jačanje njene sigurnosti i stabilnosti, usmjerena na kvalitetno zadovoljavanje finansijskih potreba njenih klijenata kontinuiranim unapređenjem poslovanja i prilagođavanjem promjenama u okruženju. Zadovoljstvo klijenata i u narednom periodu ostaje primaran cilj, kao jedina garancija uspješnosti poslovanja Banke. U skladu s tim opredjeljenjem, jedan od razvojnih projekata, koji je već u fazi implementacije, je i uvođenje Kontakt centra, što će klijentima omogućiti još jednostavniji i efikasniji način komuniciranja i poslovanja sa Bankom, informisao je pristop.bh.



Projekat u završnoj fazi...

YTONG STROP NA NOVOM OBJEKTU "MADI"!

U završnoj fazi je postavljanje Ytong stropa na još jednom značajnom objektu. Riječ je o proizvodno prerađivačkom pogonu za preradu mesa firme "Madi" iz Tešnja. Za ukupno 10 dana izvođenja radova, ugrađen je Ytong strop na površini od 900 m², a u toku trajanja ugradnje Ytong stropa, proizvodno-radni procesi ispod konstrukcije su se nesmetano odvijali. To je, između ostalih, velika prednost gradnje Ytong materijalom. Značajno je istaći da Ytong strop mijenja klasične AB ploče kako u novogradnji tako kod renoviranja i nadogradnje postojećih objekata. S tim u vezi ističe se i segment izdržljivosti postavljene ploče u objektu "Madi" na kojoj je predviđeno montiranje najsavremenije postrojenje za pakovanje i otpremu mesnih prerađevina. U firmi "Madi" Tešanj su, na osnovu iskustava sa vremenskim nepogodama koje su sve češće na našem području u posljednje vrijeme, izabrali Ytong strop jer je jedna od najsigurnijih konstrukcija u oblastima sa nepovoljnim vremenskim uslovima (oluja, jak vjetar, snijeg...). Ytong strop je sastavni dio Ytong asortimana u Ytong sistemu gradnje, koji zajedno sa ostalim Ytong proizvodima, obezbjeđuje još jednostavnije, kvalitetnije, brže i jeftinije izvođenje čitavog objekta od temelja do krova po principima energetski efikasne gradnje.


YTONG®

Šta je Ytong strop

Ytong strop je polumontažni sistem za izradu međuspratnih i krovnih (ravnih i kosih) nosećih konstrukcija, koji dopunjuju paletu Ytong proizvoda u sistemu gradnje neophodnih u novogradnji i renoviranju, obnovi, nadogradnji i modernizaciji. Također je moguće formiranje konzola od Ytong stropa, integracija sa betonskim ili čeličnim nosačima i montaža između postojećih starih drvenih greda.

Prednosti Ytong stropa

- Laka nosiva konstrukcija
- Manja težina od klasičnih konstrukcija - (težina cca. 135 - 250kg/m²)
- Primjena bez gornje betonske ploče
- Mala potrošnja betona (oko 1,5m³-2,5m³/100m²neto površine ploče)
- Mogućnost prilagođavanja dužine gredica konkretnom projektu
- Jednostavno i brzo izvođenje
- Bez upotrebe klasične oplata, s minimalnim podupiranjem
- Odlična toplotna izolacija
- Odlična otpornost na potres
- Mogućnost upotrebe 48 sati nakon postavljanja
- Obezbeđenje difuzije vodene pare



Za više informacija o sastavu, elementima sistema o postupku ugradnje Ytong stropa, kontaktirajte nas direktno u Xella BH, d.o.o. Nikole Tesle 3, 75000 Tuzla, putem telefona sa brojevima +387 35 308 200, fax: +387 35 308 201, putem maila: ytong-bih@xella.com (Facebook/Ytong BiH).

Besplatni info telefon: 080 02 02 29.

Upotrebom Ytong stropa gradnja je brža i jednostavnija!





Novosti iz BH Telecoma...

POBOLJŠAJTE KVALITET KOMUNICIRANJA UZ USLUGE BH TELECOMA

U novoj ponudi BH Telecoma od 1. augusta je ponuda jedinstvenih usluga na bh. telekomunikacionom tržištu namjenjenih prije svega fizičkim licima



Za svaku od kombinacija usluga koje korisnik odabere pri kreiranju svog paketa usluga „Moj izbor“, a u zavisnosti od ukupno uključenih usluga/priključaka, te odabranog perioda obaveznog trajanja ugovornog odnosa na ovu uslugu, 12 ili 24 mjeseca, primjenjuju se i odgovarajući popusti na cijenu korištenja usluga. Popust može biti do 10%, a ostvaruje se na zbir mjesečnih naknada za pojedinačne usluge/priključke uključene u „Moj izbor“, uz napomenu da se ne primjenjuje na naknadu za prepaid priključke/brojeve uvrštene u paket.



Augustovske poplave su nanijele nove štete na već poplavljenim područjima ali i na novim lokacijama na području cijelog Tuzlanskog kantona i šire regije koju pokriva BH Telecom d.d. Sarajevo Direkcija Tuzla. „Nakon majskih poplava i kližišta evidentirano je preko je 260 lokacija na kojima su nastale štete na objektima BH Telecoma, na području djelovanja regionalne direkcije Tuzla, u iznosu koji je odavno prešao milion i tristo hiljada konvertibilnih maraka“, rekao nam je pomoćnik direktora za TK saobraćaj i zamjenik komandanta Štaba CZ u BH Telecomu Enver Husičić dodavši: „Stalnim radom na terenu normaliziran je telekomunikacijski saobraćaj jer je sanirano više od 200 šteta različitog fizičkog obima, dok je na 61 lokaciji urađeno privremeno rješenje diktirano situacijom na terenu. Djelovali smo unaprijed i brzo, pa su prevenirane štete većih razmjera i uglavnom je TK sobračaj tokom cijelog perioda vanrednog stanja dobro funkcionirao, imajući u vidu razmjer nepogoda i sve okolnosti.“

„Lokacije zahvaćane većim obimom kližišta, njih desetak uglavnom na području općina Sapna i Teočak su i dalje kritične jer BH Telecom u ovim područjima ne može samostalno intervenirati, pa su preostale još tri lokacije na kojima neće biti moguća popravka jer je složenost situacije, nastale nakon majskih nepogoda, izuzetna i traži potpuno nova tehnička rješenja“ naglasio je direktor direkcije gospodin Miralem Jahić pojašnjavajući u nastavku: „Saradnja sa lokalnim općinski štabovima Civilne zaštite i Kantonalnim štabom CZ te ekipama geologa i građevinskih stručnjaka je permanentna i dalje će biti neophodna kako bi se saniralo ukupno stanje.“ Uprava BH Telecoma je donijela i niz odluka usmjerenih kao pomoć korisnicima oblasti zahvaćenih nepogodama, kako bi ublažili posljedice nevremena, **pa je distribuirano 100 mobilnih aparata i 100 brojeva stanovništvu najugroženijih područja u BiH.**



Mobilni telefoni opremljeni sa dugotrajnim baterijama i novi besplatni brojevi su na nedostupna mjesta dostavljeni posredstvom Federalne uprave civilne zaštite, što je omogućilo prevazilaženje problema sa nestankom električne energije. Također, kompanije BH Telecom i M:tel su u kritične dane omogućile svim korisnicima u ugroženim područjima da mobilne pozive ostvaruju u obje mreže, bez korištenja nacionalnog roaminga. Iz BH Telecoma je odmah omogućeno korištenje jednokratnog **SOS kredita** (zaduženja na Ultra računu) u iznosu od 2 KM aktivnom Ultra korisniku, koji zbog stanja prirodne nesreće ne može dopuniti svoj Ultra račun na uobičajen način, a potom su uspostavljeni i **besplatni Humanitarni brojevi za prikupljanje pomoć ugroženima**. **Ne treba zaboraviti da je BH Telecom već 29.05. donirao 1.191.000 KM za pomoć građanima na područjima ugroženim poplavama.**



Nove padavine u augustu zbog kojih su se izlile rijeke, rječice i bujični potoci na području TK su poplavile veći dio Kantona posebno pogađajući općine u slivu rijeka Jale Spreče i Tinje pa su potpuno potopljene i uže grdske zone Lukavca, Gračanice i Srebrenika, kao i šira područja ovih i ostalih općina na našem Kantonu.

Došlo je nakratko i do djelomičnog prekida telekomunikacijskog saobraćaja na ovom području, bilo zbog prekida u snabdijevanju el. energijom ili oštećanja na TK kablovima i vodovima. „Propisane tehničke norme, iako u cijelosti ispunjene, kada je riječ o agregatskom napajanju telefonskih centrala i njihove pokrivenosti, ipak nisu uspjele obezbijediti neprekidnost telekomunikacijskog saobraćaja pa su se iznalazila hitna alternativna rješenja koja su diktirale novonastale okolnosti“,

saopćio nam je načelnika Štaba CZ u BH Telecomu i rukovodilac Centra telekomunikacija inženjer Refik Čačković i dodao: „Interventne stručne ekipe inženjera, tehničara i montera iz ove direkcije su i dalje cjelodnevno na terenu gdje istovremeno rade uviđaj u novonastalu situaciju i poduzimaju interventne sanacije i aktivnosti na uspostavi ukupnog telefonskog saobraćaja“. Kolegij direktora i Štab CZ u RD Tuzla nastavljaju da pažljivo prate razvoj događaja poduzimajući sve potrebne mjere kako na sanaciji posljedica majskih poplava, tako i hitnim intervencijama i preventivnim djelovanjem, i na evidentiranju novih koje su posljedica augustovskih poplava, kako bi i u ovim vanrednim okolnostima obezbijedili što manje zastoje u redovnom odvijanju telekomunikacijskog saobraćaja na području TK ali i ukupne regije.



„Cijenimo pruženu pomoć koju je BH Telecom dobio iz svih štabova civilne zaštite i ekipa geologa na području TK, a posebnu zahvalnost iskazujemo našim korisnicima koji su imali puno razumjevanja“, naglašava pomoćnik direktora za prodaju i podršku, gospodin Banis Kulagić. „Uposlenici BH Telecoma su takođe dali značajnu podršku stanovnicima područja koje je pogodilo nevrijeme, bilo da je riječ u obavljenju redovnih radnih zadataka, bilo samoorganiziranjem na sanaciji šteta ili izdvajanjem ukupnih, ali i ličnih novčanih sredstava namjenjenih za pomoć nastradalim, tako da smo ponosni što smo sve vrijeme dijelili zajedničke brige sa našim korisnicima na način kako ćemo i u buduću dijeliti naše radosne trenutke“, ističe Eila Vicković PR u BH Telecomu RD Tuzla





Voćni rasadnik Srebrenik ...

SAVJETI ZA PRIPREMU I SADNJU SADNICA VOĆA

- Kopanje rupa za sadnju – Priprema za sadnju –
Priprema korijena sadnice za sadnju - Sadnja sadnica –



Sadnja voćaka se obavlja od jeseni (poslije opadanja lišća) do proljeća, odnosno kretanja vegetacije. Preporučuje se jesenja sadnja jer ima niz prednosti u odnosu na proljetnu. Voćka zasađena u jesen blagovremeno se priprema za vegetaciju, što joj omogućava dobar porast i razvoj u prvoj godini nakon sadnje. Proljetna sadnja je posebno osjetljiva ako se nakon nje pojave duži sušni periodi, a nije obezbijeđeno navodnjavanje.

Kopanje rupa za sadnju:

Kopanje rupa za sadnju može se vršiti i traktorskom sondom ali nije preporučivo to raditi u glinovitim, teškim i vlažnim zemljištima. Inače kopanje rupa za sadnju poželjno je obaviti 2 – 3 sedmice prije sadnje. Ukoliko je bila potpuna priprema zemljišta (rigolovanje, agromelioracija, oranje, tanjiranje) onda se kopaju rupe širine 50 cm a dubine 40 cm. Na strukturno lošijem zemljištu i bez dobre predhodne pripreme zemljišta rupe za sadnju moraju biti i šire i dublje (npr. 100 x 60 cm).

Priprema za sadnju:

Prije sadnje sadnice treba ponovo pregledati, odstraniti polomljene grane i žile. Osvježiti rezove na žilama a preduge žile skratiti.

Priprema korijena sadnice za sadnju:

Nakon toga korijen potopiti u ranije pripremljenu smjesu vode, zemlje i goveđe balege. u toj smjesi sadnice treba da ostoje 2-3 sata, nakon čega se pristupa sadnji.

Sadnja sadnica:

Sadnja se obavlja na sledeći način. ukoliko je priprema zemljišta urađena po pravilima onda na dno jame se stavi površinske rahle zemlje u obliku humke, nakon čega se korijenov sistem dobro raspoređi. Po žilama se ponovo stavi rahle kvalitetne zemlje i lagano nagazi. Ostatak jame se dopuni s preostalom zemljom vodeći računa da spojno mjesto bude iznad zemlje od 8 - 10 cm. Na kraju se zemlja lagano nagazi i svaka sadnica se zalije

sa 10-15 litara vode. Ako priprema zemljišta nije kvalitetno urađena onda se kopaju veće jame i na dno se stavi 2-3 lopate poluzgorjelog stajnjaka. Stajnjak se prekrije rahlom zemljom u obliku humke. Nakon toga pripremljena sadnica se postavlja i korijen se lijepo raspoređi. Na korijen ponovo se stavi rahla zemlja i lagano nagazi. Poslije ovoga stavljamo još 2-3 lopate stajnjaka ali ne blizu sadnice već uz zidove jame . Na kraju jama se dopuni sa zemljom a na vrhu se stavi 100 - 150 gr mineralnog npk gnojiva koje se malo zatrpa sa zemljom. Svaka se sadnica zalije sa vodom.



Voćni rasadnik d.o.o. Srebrenik je 100 % privatna kompanija koja se bavi proizvodnjom i prodajom sadnica voća, cvijeća i ukrasnog drveća. Proizvodni pogon kompanije lociran je u Špionici, oko 6 km od Srebrenika na putu Tuzla – Orašje, piše eKapija.ba. Rasadnik raspolaže sa oko 50 ha zemljišta i kapacitetom za proizvodnju 500.000 sadnica godišnje. Dobro je opremljen sa mehanizacijom za obradu zemljišta, zaštitu bilja, sistemom za navodnjavanje kao i mašinama i opremom za skladištenje i distribuciju sadnog materijala.



Privredna kretanja - 2014. godina

**INFORMACIJA O PRIVREDNIM KRETANJIMA U TUZLANSKOM KANTONU
ZA PERIOD I – VI 2014. GODINE**


U prvom polugodištu 2014. godine, ostvaren je rast obima industrijske proizvodnje u odnosu na isti period prošle godine u vrijednosti od 4,3%. Privreda Tuzlanskog kantona u junu 2014. godine u odnosu na prosjek 2013. ostvarila je pad industrijske proizvodnje od 4,1%. U odnosu na isti period 2013. prerađivačka industrija ostvaruje rast od 5,6%, vađenje ruda i kamena 4,3%, a proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom 9,5%

Obim industrijske proizvodnje (%)




U prvih šest mjeseci 2014. godine iz Tuzlanskog kantona ukupno je izvezeno proizvoda u vrijednosti od 526.210.000 KM što je u odnosu na isti period prošle godine rast od 2,64%. U isto vrijeme je došlo do pada uvoza od 2,95% te je uvezeno roba u vrijednosti od 618.217.000 KM. Pokrivenost uvoza izvozom je 85,12%, a u istom periodu prošle godine je bila 80,48%. Vanjskotrgovinski deficit je 92.007.000 KM.

Struktura izvoza




Struktura uvoza



Najznačajniji vanjskotrgovinski partneri Tuzlanskog kantona su Njemačka, Slovenija, Italija, Hrvatska i Austrija.

Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, u junu 2014. godine u Tuzlanskom kantonu je bilo zaposleno ukupno 81.182 osobe. U odnosu na prethodni mjesec, broj zaposlenih je ostao na istom nivou dok je u odnosu na prosjek 2013. godine broj zaposlenih veći za 0,6%. Prerađivačka industrija i trgovina zapošljavaju najviše osoba. Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, u junu 2014. godine je registrovano 98.057 nezaposlenih osoba ili 0,08% manje u odnosu na maj 2014. Prema stručnoj spremi, najviše je KV i NKV radnika, a slijede osobe sa srednjom stručnom spremom.

	Zaposlenost (VI 2014)	Nezaposlenost (VI 2014)
UKUPNO	81.182	98.057
Banovići	5.136	5.500
Čelić	878	2.662
Doboj - Istok	1.555	2.722
Gračanica	8.388	9.395
Gradačac	6.906	7.671
Kalesija	3.386	9.018
Kladanj	1.935	2.689
Lukavac	8.115	11.083
Sapna	606	2.526
Srebrenik	4.750	8.598
Teočak	439	1.923
Tuzla	31.071	20.079
Živinice	8.017	14.155



Prosječna neto plata u Tuzlanskom kantonu u junu je iznosila 730,00 KM što je ispod prosjeka Federacije BiH. U odnosu na kantonalni prosjek iz 2013. godine, došlo je do pada neto plaća za 1,1%. Najviše prosječne neto plate u Tuzlanskom kantonu su u sektoru proizvodnje i opskrbe el.energijom, dok su najniže prosječne neto plate u građevinarstvu.

STRUČNA SLUŽBA KOMORE

Kupovina na rate

BEZ
KAMATE
I NAKNADE

Više mogućnosti, više slobode!

Sa kreditnom MasterCard Charge karticom NLB Banke

Izaberite jednostavan i siguran način plaćanja sa MasterCard Charge karticom NLB Banke, koja Vam pored odgođenog plaćanja do 50 dana, od sada omogućava i plaćanje na rate.

- **Gdje?** Na prodajnim mjestima koja su označena naljepnicom Banke „Kupovina na rate“
- **Na koliko rata?** Do 12 rata, bez kamata i dodatnih troškova
- **Iznos kupovine?** Zavisno od visine raspoloživog limita na Vašoj MasterCard Charge kartici
- **Dodatna dokumentacija?** Nije potrebna

Još uvijek nemate NLB MasterCard Charge kreditnu karticu?
Posjetite najbližu poslovnicu NLB Banke i zatražite svoju karticu!

NLB  Banka
Znam zašto.